

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG", broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. decembra 2025. godine, donijela je

ODLUKU O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE S OBZIROM NA STANJE U REPUBLICI GVINEJI

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere s obzirom na stanje u Republici Gvineji koje su utvrđene:

1) odlukama Savjeta Evropske unije 2010/638/ZVBP od 25. oktobra 2010. godine, 2011/169/ZVBP od 21. marta 2011. godine, 2011/706/ZVBP od 27. oktobra 2011. godine, 2012/149/ZVBP od 13. marta 2012. godine, 2012/665/ZVBP od 26. oktobra 2012. godine, 2013/515/ZVBP od 21. januara 2013. godine, 2014/213/ZVBP od 14. aprila 2014. godine, 2014/728/ZVBP od 20. oktobra 2014. godine, 2015/1923/ZVBP od 26. oktobra 2015. godine, 2016/1839/ZVBP od 17. oktobra 2016. godine, 2017/1934/ZVBP od 23. oktobra 2017. godine, 2018/1611/ZVBP od 25. oktobra 2018. godine, 2019/1790/ZVBP od 24. oktobra 2019. godine, 2020/1556/ZVBP od 23. oktobra 2020. godine, 2021/1305/ZVBP od 5. avgusta 2021. godine, 2021/1867/ZVBP od 22. oktobra 2021. godine, 2022/2052/ZVBP od 24. oktobra 2022. godine, 2023/2227/ZVBP od 23. oktobra 2023. godine, 2023/2686/ZVBP od 27. novembra 2023. godine, 2024/2693/ZVBP od 14. oktobra 2024. godine i 2025/2080/ZVBP od 13. oktobra 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativama Evropske unije 1284/2009 od 22. decembra 2009. godine, 279/2010 od 31. marta 2010. godine, 269/2011 od 21. marta 2011. godine, 1295/2011 od 13. decembra 2011. godine, 49/2013 od 22. januara 2013. godine, 517/2013 od 13. maja 2013. godine, 380/2014 od 14. aprila 2014. godine, 2018/1604 od 25. oktobra 2018. godine, 2019/1163 od 5. jula 2019. godine, 2019/1778 od 24. oktobra 2019. godine, 2021/1301 od 5. avgusta 2021. godine, 2022/595 od 11. aprila 2022. godine, 2022/2042 od 24. oktobra 2022. godine, 2023/2694 od 27. novembra 2023. godine i 2024/2465 od 10. septembra 2024. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0638-20251015> od 15. oktobra 2025. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1284-20240913> od 13. septembra 2024. godine.

Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama i regulativama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavještanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;

- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;

- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije iz člana 1 ove odluke;

- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

Član 7

Ova odluka će se primjenjivati do 27. oktobra 2026. godine.

Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

Član 8

Ministarstvo vanjskih poslova, u skladu sa Zakonom o restriktivnim mjerama, na svojoj internet stranici objavljuje tekst odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, sa prevodom na crnogorski jezik.

Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Danom donošenja ove odluke prestaje da važi Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske Unije s obzirom na stanje u Republici Gvineji („Službeni list CG“, broj 60/23).

Član 11

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 11-011/25-4482/3

Podgorica, 18. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore

**Predsjednik,
mr Milojko Spajić**

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentovanju i nema pravni učinak. Institucije Unije nijesu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne verzije relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Evropske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se direktno pristupiti putem linkova sadržanih u ovom dokumentu.

► B [▼M16](#)

ODLUKA SAVJETA 2010/638/ZVBP

od 25. oktobra 2010.

[o restriktivnim mjerama s obzirom na stanje u Republici Gvineji](#)

[▼B](#)

(L 280 26.10.2010, 10)

Koju je izmijenila:

		br.	stranica	datum
► M1	ODLUKA SAVJETA 2011/169/ZVBP od 21. marta 2011.	L 76	59	22.3.2011
M2	ODLUKA SAVJETA 2011/706/ZVBP od 27 Oktobra 2011 (*)	L 281	28	28.10.2011
M3	ODLUKA SAVJETA 2012/149/ZVBP od 13 Marta 2012 (*)	L 74	8	14.3.2012
M4	ODLUKA SAVJETA 2012/665/ZVBP od 26. oktobra 2012.	L 299	45	27.10.2012
M5	ODLUKA SAVJETA 2013/515/ZVBP od 21. oktobra 2013.	L 280	25	22.10.2013
► M6	ODLUKA SAVJETA 2014/213/ZVBP od 14. aprila 2014.	L 111	83	15.4.2014
M7	ODLUKA SAVJETA 2014/728/ZVBP od 20. oktobra 2014.	L 301	33	21.10.2014
M8	ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2015/1923 od 26. oktobra 2015.	L 281	92	7.10.2015
M9	ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2016/1839 od 17. oktobra 2016.	L 280	32	18.10.2016
M10	ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2017/1934 od 23. oktobra 2017.	L 273	10	24.10.2017
► M11	ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2018/1611 od 25. oktobra 2018.	L 268	47	26.10.2018
► M12	ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2019/1790 od 24. oktobra 2019.	L 272	15	25.10.2019
M13	ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2020/1556 od 23. oktobra 2020.	L 355	32	6.10.2020

► M14	ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2021/1305 od 5. avgusta 2021.	L 283	18	6.8.2021
M15	ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2021/1867 od 22. oktobra 2021.	L 377		3425.10.2021
► M16	ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2022/2052 od 24. oktobra 2022.	L 275		7425.10.2022
M17	ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2023/2227 od 23. oktobra 2023.	L 2227		124.10.2023
► M18	ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2023/2686 od 27. novembra 2023.	L 2686		128.11.2023
► M19	ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2024/2693 od 14. oktobra 2024.	L 2693		115.10.2024
► M20	ODLUKA SAVJETA (ZVBP) 2025/2080 od 13. oktobra 2025.	L 2080		114.10.2025

▼ B

[▼ M16](#)

ODLUKA SAVJETA 2010/638/ZVBP

od 25. oktobra 2010.

o restriktivnim mjerama s obzirom na stanje u Republici Gvineji

[▼ M6](#) —————

[▼ B](#)

Član 3.

[▼ M1](#)

1.

Države članice preduzimaju potrebne mjere da spriječe ulaz na svoje državno područje ili provoz preko njega licima za koje je Međunarodna istražna komisija utvrdila da su odgovorne za događanja u Gvineji 28. septembra 2009. te s njima povezanim licima, kako su navedena u Prilogu.

[▼ B](#)

2.

Stav 1. ne obavezuje državu članicu da vlastitim državljanima odbije ulazak na njeno državno područje.

3.

Stav 1. ne dovodeći u pitanje slučajeve kad je država članica vezana obavezom međunarodnog prava, to jest:

(a)

kao država domaćin međunarodne međuvladine organizacije;

(b)

kao država domaćin međunarodne konferencije koju je sazvao UN ili je pod pokroviteljstvom UN-a;

(c)

prema multilateralnim sporazumima koji dodjeljuju povlastice i imunitete; ili

(d)

prema Ugovoru o mirenju iz 1929. (Lateranski ugovor) zaključenom između Svete stolice (Vatikan) i Italije.

4.

Smatra se da se stav 3. primjenjuje i u slučajevima kada je država članica država domaćin Organizacije za Evropsku sigurnost i saradnju (OEBS).

5.

Savjet je uredno obaviješteno u svim slučajevima kad država članica odobri izuzeće prema st. 3. ili 4.

6.

Države članice mogu odobriti izuzeće od mjera uvedenih prema stavu 1. kad je putovanje opravdano na osnovu hitne humanitarne potrebe, ili na osnovu učestvovanja na međuvladinim sastancima, uključujući one koje promoviše UN, ili kojima je domaćin država članica koja je predsjedavajući ureda OEBS-a, gdje se vodi politički dijalog koji direktno promoviše demokratiju, ljudska prava i vladavinu prava u Republici Gvineji.

7.

Država članica koja želi odobriti izuzeće navedeno u stavu 6. obavještava Savjet u pisanom obliku. Smatra se da je izuzeće odobreno osim ako jedna ili više članica Savjeta podnese prigovor u pisanom obliku u roku od dva radna dana po primitku obavijesti o predloženom izuzeću. U slučaju da jedna ili više članica Savjeta podnesu prigovor Savjet, koje odlučuje većinom, može odlučiti da odobri predloženo izuzeće.

8.

U slučajevima kada prema st. 3., 4., 6. i 7. država članica dopusti ulazak u, ili provoz kroz vlastito državno područje licima navedenim u Prilogu, odobrenje se ograničava na svrhu za koju je dano i na osobe na koje se odnosi.

Član 4.

▼M1

1.

Zamrzavaju se sva finansijska sredstva i ekonomski izvori koji pripadaju, koji su u vlasništvu, s kojima raspolažu ili ih nadziru osobe za koje je Međunarodna istražna komisija utvrdila da su odgovorne za događanja u Gvineji 28. septembra 2009. tog fizičkog i pravnog lica, subjekti ili tijela koji su s njima povezani, kako je navedeno u Prilogu.

▼B

2.

Nikakva finansijska sredstva ili ekonomski izvori nijesu stavljani na raspolaganje, direktno ili indirektno, u korist fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu.

3.

Nadležni organi države članice mogu odrediti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora pod uslovima koje smatra prikladnima, nakon što su utvrdili da su dotična finansijska sredstva ili ekonomski izvori:

(a)

nužni za zadovoljavanje osnovnih potreba lica navedenih u Prilogu i o njima zavisnih članova porodice, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, stanarinu ili hipoteku, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i komunalne naknade;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje razumnih profesionalnih naknada ili nadoknada za nastale troškove povezane s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje naknada ili usluga za rutinsko čuvanje ili održavanje zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora; ili

(d)

nužni za vanredne troškove, pod uslovom da je država članica obavijestila o razlozima zbog kojih smatra da to posebno dopuštenje treba odobriti svim ostalim državama članicama i Komisiji najmanje dvije sedmice prije dopuštenja.

Država članica obavještava druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju koje odobri prema ovom stavu.

4.

Izuzetno od stava 1., nadležni organi države članice mogu odobriti ukidanje zamrzavanja određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

(a)

finansijska sredstva ili ekonomski izvori o kojima je riječ predmetom su sudskog, upravnog ili arbitražnog založnog prava utemeljenog prije datuma na koji je fizičko ili pravno lice, subjekt ili tijelo iz člana 4. stava 1. uvršteno u Prilog ili sudske, upravne ili arbitražne presude donesene prije tog datuma;

(b)

finansijska sredstva ili ekonomski izvori o kojima je riječ koristit će se isključivo za izvršavanje tražbina osiguranih takvim založnim pravom ili koji su priznati u takvoj presudi, u granicama važećih zakona i propisa koji uređuju prava lica koje imaju takva tražbine;

(c)

založno pravo ili presuda koja nije u korist fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela navedenog u Prilogu; i

(d)

priznavanje založnog prava ili presude nije suprotno javnom poretku u dotičnoj državi članici.

Država članica obavještava ostale države članice i Komisiju o svakom dopuštenju izdatom prema ovom stavu.

5.

Stav 2. ne primjenjuje se na povećanje zamrznutih računa od:

(a)

kamate ili drugih prihoda na tim računima; ili

(b)

dospjela plaćanja na osnovi ugovora, sporazuma ili obaveza koje su bile zaključene ili nastale prije datuma na koji su ti računi postali predmetom Zajedničke pozicije 2009/788/ZVBP, pod uslovom da svaka takva kamata, drugi prihodili plaćanje i dalje podliježu stavu 1.

[▼M18](#)

6.

St. 1. i 2. ne primjenjuju se na stavljanje na raspolaganje finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora potrebnih za osiguravanje pravovremene isporuke humanitarne pomoći ili za podršku drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a)

Ujedinjene nacije (UN), uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizovane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom posmatrača u Generalnoj skupštini UN-a i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno finansirane nevladine organizacije koje učestvuju u planovima UN-a za humanitarni odgovor, planovima UN-a za odgovor na izbjeglice, drugim apelima UN-a ili humanitarnim klasterima koje koordinira Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova;

(e)

organizacije i agencije kojima je Unija izdala sertifikat o humanitarnom partnerstvu ili koje je država članica sertifikovala ili priznala u skladu s nacionalnim postupcima;

(f)

specijalizovane agencije država članica; ili

(g)

zaposleni, korisnici bespovratnih sredstava, filijali implementacioni partneri subjekata iz tač. od (a) do (f) dok i u mjeri u kojoj djeluju u tom svojstvu.

7.

Ne dovodeći u pitanje stav 6. i izuzetno od st. 1. i 2., nadležni organi države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili

stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovima koje smatraju primjerenim, nakon što utvrde da je pružanje takvih finansijskih sredstva ili ekonomskih izvora potrebno radi osiguravanja pravovremene isporuke humanitarne pomoći ili pružanja podrške drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe.

8.

Ako u roku od pet radnih dana od datuma prijema zahtjeva za odobrenje na osnovu stava 7. relevantno nadležni organ ne donese negativnu odluku, ne zatraži informacije niti izda obavijest za dodatno vrijeme, smatra se da je to odobrenje izdato.

9.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na osnovu st. 7. i 8. u roku od četiri sedmice od izdavanja takvog odobrenja.

▼B

Član 5.

1.

Savjet, postupajući na predlog države članice ili Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku, donosi izmjene popisa sadržanog u Prilogu prema potrebi prema političkom razvoju u Republici Gvineji.

2.

Savjet saopštava svoju odluku, uključujući razloge za uvrštenje, licu na koju se odnosi, bilo direktno, ako je adresa poznata, bilo putem objave obavještenja dajući tom licu priliku da iznese primjedbe.

3.

Kad su primjedbe podnesene ili kad su izneseni bitni novi dokazi Savjet preispituje svoju odluku i obavještava dato lice shodno tome.

▼M12

Član 5.a

1.

Savjet i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku („Visoki predstavnik”) mogu obrađivati lične podatke radi izvršavanja svojih zadataka na osnovu ove Odluke, posebno:

(a)

u pogledu Savjeta, pri pripremi i izmjeni Priloga;

(b)

u pogledu Visokog predstavnika, pri pripremi izmjena Priloga.

2.

Savjet i Visoki predstavnik mogu, ako je to primjenjivo, obrađivati relevantne podatke povezane s krivičnim djelima koja su počinila fizička lica uvrštena na popis, s osuđujućim presudama izrečenim tim licima ili sa sigurnosnim mjerama koje se odnose na ta lica samo u onoj mjeri u kojoj je takva obrada potrebna za izradu Priloga.

3.

Za potrebe ove Odluke, Savjet i Visoki predstavnik određuju se kao „rukovodilac obrade” u smislu člana 3. tačke 8. Regulative (EU) 2018/1725 Evropskog parlamenta i Savjeta ([1](#)) kako bi se osiguralo da dotična fizička lica mogu ostvarivati svoja prava na osnovu Regulative (EU) 2018/1725.

[▼B](#)

Član 6.

Kako bi se učinak gore navedenih mjera povećao, EU potstiče treće države da donesu restriktivne mjere slične mjerama sadržanim u ovoj Odluci.

Član 7.

Zajednička pozicija 2009/788/ZVBP prestaje biti na snazi.

Član 8.

1.
Ova Odluka stupa na snagu na dan njenog donošenja.

[▼M19](#)

2.
Ova Odluka primjenjuje se do ► [M20](#) 27. oktobra 2026. ◀ Ona se stalno preispituje. Prema potrebi se produžuje ili mijenja ako Savjet smatra da njeni ciljevi nijesu ispunjeni.

[▼M18](#)

3.
Izuzeci iz člana 4. st. 6. i 7. u pogledu člana 4. st. 1. i 2. redovno se preispituju, a najmanje svakih 12 mjeseci ili na hitan zahtjev bilo koje države članice, Visokog predstavnika ili Komisije nakon što je došlo do bitne izmjene okolnosti.

[▼M11](#)

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentovanju i nema pravni učinak. Institucije Unije nijesu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne verzije relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Evropske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se direktno pristupiti putem linkova sadržanih u ovom dokumentu.

► B [▼M12](#)

REGULATIVA SAVJETA (EU) br. 1284/2009
od 22. decembra 2009.

[o restriktivnim mjerama s obzirom na stanje u Republici Gvineji](#)

[▼B](#)

(L 346 23.12.2009, 26)

Koju je izmijenila:

		br.	stranica	datum
M1	REGULATIVA KOMISIJE (EU) br. 279/2010 od 31. marta 2010.	L 86	20	1.4.2010
► M2	REGULATIVA SAVJETA (EU) br. 269/2011 od 21. marta 2011.	L 76	1	22.3.2011
M3	REGULATIVA SAVJETA (EU) br. 1295/2011 od 13. decembra 2011.	L 330		114.12.2011
M4	REGULATIVA SAVJETA (EU) br. 49/2013 od 22. januara 2013.	L 20	25	23.1.2013
M5	REGULATIVA SAVJETA (EU) br. 517/2013 od 13. maja 2013.	L 158	1	10.6.2013
► M6	REGULATIVA SAVJETA (EU) br. 380/2014 od 14. aprila 2014.	L 111	29	15.4.2014
► M7	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2018/1604 od 25. oktobra 2018.	L 268		1626.10.2018
M8	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2019/1163 od 5. jula 2019.	L 182	33	8.7.2019
► M9	REGULATIVA SAVJETA (EU) 2019/1778 od 24. oktobra 2019.	L 272		325.10.2019
► M10	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA SAVJETA (EU) 2021/1301 od 5. avgusta 2021.	L 283	7	6.8.2021
M11	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2022/595 od 11. aprila 2022.	L 114	60	12.4.2022
► M12	REGULATIVA SAVJETA (EU) 2022/2042 od 24. oktobra 2022.	L 275		4825.10.2022

► M13	REGULATIVA SAVJETA (EU) 2023/2694 od 27. novembra 2023.	L 2694	128.11.2023
► M14	IMPLEMENTACIONA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2024/2465 od 10. septembra 2024.	L 2465	1 12.9.2024

▼ B

[▼ M12](#)

REGULATIVA SAVJETA (EU) br. 1284/2009

od 22. decembra 2009.

o restriktivnim mjerama s obzirom na stanje u Republici Gvineji

[▼ B](#)

Član 1.

Za potrebe ove Regulative primjenjuju se sljedeće definicije:

[▼ M6](#) —————

[▼ B](#)

(d)

„finansijska sredstva” znači finansijska imovina i koristi svake vrste, uključujući ali ne ograničavajući se na:

i.

gotovinu, čekove, potraživanja u novcu, mjenice, platne naloge i druge instrumente plaćanja;

ii.

depozite kod finansijskih institucija ili drugih subjekata, stanje na računima, dugovanja i dužničke obaveze;

iii.

hartije od vrijednosti kojima se trguje javno i privatno i dužnički instrumenti, uključujući dionice i udjele, sertifikate koji predstavljaju hartije od vrijednosti, obveznice, zapise, varante, zadužnice i ugovore o izvedenicama;

iv.

kamate, dividende ili druge prihode od ili vrijednost koja proističe iz ili je stvorena imovinom;

v.

kredit, pravo prijeboja, jemstva, jemstvo da će ugovor biti izvršen u skladu s dogovorenim uslovima ili druge finansijske obaveze;

vi.

akreditive, teretnice, kupoprodajne ugovore;

vii.

dokumente kojima se dokazuje vlasništvo nad udjelima u fondovima ili finansijskim izvorima;

(e)

„zamrzavanje finansijskih sredstava” znači sprečavanje svakog kretanja, prenosa, promjene, korištenja, pristupa ili poslovanja finansijskim sredstvima na bilo koji način koji bi rezultirao bilo kakvom promjenom njihova opsega, iznosa, lokacije, vlasništva, posjedovanja, značaja, odredišta ili drugom promjenom koja bi omogućila da se finansijska sredstva koriste, uključujući upravljanje portfoliom hartija od vrijednosti;

(f)

„ekonomski izvori” znači imovina svake vrste, bilo materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, koja nije finansijska sredstva ali se može koristiti za sticanje finansijskih sredstava, robe ili usluga;

(g)

„zamrzavanje ekonomskih izvora” znači sprečavanje njihova korištenja za sticanje finansijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući ali ne ograničavajući na prodavanje, unajmljivanje ili njihovo opterećivanje hipotekom;

(h)

„područje Unije” znači državna područja na koje se primjenjuje Ugovor, prema uslovima određenim u Ugovoru.

[▼M6](#) —————

[▼B](#)

Član 6.

1.

Sva finansijska sredstva i ekonomski izvori koji pripadaju, u vlasništvu su, drže ih ili nadziru fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela navedena u Prilogu II. zamrzavaju se.

2.

Nikakva finansijska sredstva ili ekonomski izvori nijesu dostupni ni direktno ni indirektno ili u korist fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu II.

[▼M2](#)

3.

Prilog II. sastoji se od lica za koje je Međunarodna istražna komisija utvrdila da su odgovorne za događaje od 28. septembra 2009. u Republici Gvineji i s njima povezanih fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela, kako ih odredi Savjet u skladu članom 4. Stavom 1. Odluke Savjeta 2010/638/ZVBP od 25. oktobra 2010. o restriktivnim mjerama protiv Republike Gvineje (¹).

[▼B](#)

4.

Učestvovanje, svjesno i namjerno, u aktivnostima čiji je cilj ili učinak, direktno ili indirektno, izbjeći mjere navedene u st. 1. i 2. zabranjeno je.

[▼M6](#)

Član 7.

Zabrana utvrđena u članu 6. stavu 2. ne izaziva nikakvu odgovornost bilo koje vrste fizičkih i pravnih lica, subjekata ili tijela koji su finansijska sredstva ili ekonomske izvore učinili dostupnima, ako nijesu znali i nijesu imali razumnog razloga sumnjati da bi njihove akcije mogle prekršiti dotičnu zabranu.

[▼B](#)

Član 8.

1.

Izuzetno od člana 6. nadležni organi država članica kako su naznačena na internetskim stranicama navedenim u Prilogu III. mogu dopustiti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili učiniti dostupnima određena finansijska sredstva ili ekonomske izvore pod uslovima koje smatraju prikladnima, nakon što su utvrdila da su finansijska sredstva ili ekonomski izvori:

(a)

neophodni za zadovoljavanje osnovnih potreba lica navedenih u Prilogu II. i od njih zavisnih članova porodice, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, stanarinu ili hipoteku, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i komunalne naknade;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje razumnih profesionalnih naknada ili nadoknada za nastale troškove povezane s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje naknada ili usluga za rutinsko čuvanje ili održavanje zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora; ili

(d)

neophodni za vanredne troškove, pod uslovom da je država članica obavijestila o razlozima zbog kojih smatra da to posebno dopuštenje treba odobriti svim ostalim državama članicama i Komisiji najmanje dvije sedmice prije dopuštenja.

2.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Komisiju o svim dopuštenjima odobrenim prema stavu 1.

[▼M13](#)

Član 8.a

1.

Član 6. St. 1. i 2. ne primjenjuju se na stavljanje na raspolaganje finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora potrebnih za osiguravanje pravovremene isporuke humanitarne pomoći

ili za podršku drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a)

Ujedinjene nacije (UN), uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizovane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom posmatrača u Generalnoj skupštini UN-a i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno finansirane nevladine organizacije koje učestvuju u planovima UN-a za humanitarni odgovor, planovima UN-a za odgovor na izbjeglice, drugim apelima UN-a ili humanitarnim klasterima koje koordinira Kancelarija UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova;

(e)

organizacije i agencije kojima je Unija izdala sertifikat o humanitarnom partnerstvu ili koje je država članica sertifikovala ili priznala u skladu s nacionalnim postupcima;

(f)

specijalizovane agencije država članica; ili

(g)

zaposleni, korisnici bespovratnih sredstava, filijale ili implementacioni partneri subjekata iz tač. od (a) do (f) dok i ako djeluju u tom svojstvu.

2.

Ne dovodeći u pitanje stav 1. i izuzetno od člana 6. st. 1. i 2., nadležni organi država članica kako su naznačena na internetskim stranicama navedenim u Prilogu III. mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovima koje smatraju primjerenim, nakon što utvrde da je pružanje takvih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora potrebno radi osiguravanja pravovremene isporuke humanitarne pomoći ili pružanja podrške drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe.

3.

Ako u roku od pet radnih dana od datuma prijema zahtjeva za odobrenje na osnovu stava 2. relevantno nadležni organ ne donese negativnu odluku, ne zatraži informacije niti izda obavještenja o dodatnom vremenu, smatra se da je to odobrenje na osnovu stava 2. izdato.

4.

Dotična država članica obavještava ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdatom na osnovu st. 2. i 3. u roku od četiri sedmice od izdavanja takvog odobrenja.

▼B

Član 9.

1.

Izuzetno od člana 6. nadležni organi država članica kako su naznačena na internetskim stranicama navedenim u Prilogu III. mogu dopustiti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

(a)

finansijska sredstva ili ekonomski izvori o kojima je riječ predmetom su sudskog, upravnog ili arbitražnog založnog prava utemeljenog prije datuma na koji je lice, subjekt ili tijelo navedeno u članu 6. uvršteno u Prilog II., ili je sudska, upravna ili arbitražna presuda donesena prije tog datuma;

(b)

finansijska sredstva ili ekonomski izvori o kojima je riječ koristit će se isključivo za izvršavanje tražbina osiguranih takvim založnim pravom ili priznatih važećima u takvoj presudi, u granicama postavljenim prema mjerodavnom pravu i propisima koji uređuju prava lica koje imaju takva tražbine;

(c)

založno pravo ili presuda nije u korist lica, subjekta ili tijela navedenog u Prilogu II.; i

(d)

priznavanje založnog prava ili presude nije suprotno javnom poretku u dotičnoj državi članici.

2.

Relevantna država članica obavještava ostale države članice i Komisiju o svakom dopuštenju odobrenom prema stavu 1.

Član 10.

1.

Član 6. stav 2. ne sprečava finansijske ili kreditne institucije u Uniji u kreditiranju zamrznutih računa na koje prime finansijska sredstva prenesena na račun navedenog fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela, pod uslovom svi prilivi na takve račune takođe budu zamrznuti. Finansijske ili kreditne institucije obavještavaju relevantni nadležni organ o svakoj takvoj transakciji bez odlaganja.

2.

Član 6. stav 2. ne primjenjuje se na prilive na zamrznute račune od:

(a)

kamata ili drugih prinosa na te račune; ili

(b)

dospjelih plaćanja po ugovorima, sporazumima ili obvezama koji su zaključeni ili nastali prije datuma na koji su fizičko ili pravno lice, subjekt ili tijelo navedeni u članu 3. uvršteni u Prilog II.,

pod uslovom svaka takva kamata, drugi prinosi, plaćanja ili finansijski instrumenti budu zamrznuti u skladu s članom 6. Stavom 1.

Član 11.

Zamrzavanje finansijskih sredstava i ekonomskih izvora ili odbijanje da se finansijska sredstva ili ekonomski izvori učine dostupnima, provedeno u dobroj vjeri da je takva akcija u skladu s ovom Regulativom, ne izazivaju bilo kakvu odgovornost na strani fizičkog ili pravnog lica ili subjekta ili tijela koje ga sprovodi, ili njegovih direktora ili zaposlenog, osim ako je dokazano da su finansijska sredstva i ekonomski izvori zamrznuti ili zadržani kao rezultat nemara.

Član 12.

1.

Ne dovodeći u pitanje mjerodavna pravila o izvještavanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizička i pravna lica, subjekti i tijela:

(a)

odmah dostavljaju svaku informaciju koja bi olakšala usklađenost s ovom Regulativom, kao što su računi i iznosi zamrznuti u skladu s članom 6., nadležnim organima država članica kako su naznačena na internetskim stranicama navedenim u Prilogu III. za zemlju gdje borave ili su smješteni i prenose takvu informaciju, direktno ili preko nadležnog organa kako je naznačeno na internetskim stranicama navedenim u Prilogu III., Komisiji; i

(b)

sarađuju s tim nadležnim organom u svakoj provjeri takve informacije.

2.

Svaka dodatna informacija koju Komisija direktno primi stavlja se na raspolaganje dotičnoj državi članici.

3.

Svaka informacija pružena ili primljena u skladu s ovim članom koristi se samo u svrhe za koje je pružena ili primljena.

Član 13.

Komisija i države članice odmah obavještavaju jedni druge o mjerama preduzetim prema ovoj Regulativi i dostavljaju jedna drugoj sve druge relevantne informacije kojima raspolažu u vezi s ovom Regulativom, posebno informacije u pogledu kršenja ili problema izvršavanja i presuda koje su donijeli nacionalni sudovi.

Član 14.

Prilog II. uključuje gdje je dostupno, informaciju o navedenim fizičkim licima u svrhu dostatne identifikacije dotičnih lica.

Takva informacija može uključivati:

(a)

prezime i ime, uključujući nadimak ili titulu, ako postoje;

(b)

datum i mjesto rođenja;

(c)

nacionalnost;

(d)

broj pasoša ili lične karte;

(e)

porezni broj i broj socijalnog osiguranja;

(f)

pol;

(g)

adresu ili druge informacije o kretanju lica;

(h)

funkciju ili zanimanje;

(i)

datum imenovanja.

Prilog II. može takođe uključivati informacije u svrhu identifikacije kao što je gore navedeno za članove porodice navedenih lica, pod uslovom da je ta informacija potrebna u specifičnom slučaju isključivo u svrhu provjere identiteta navedenog fizičkog lica o kojoj je riječ.

Prilog II. takođe uključuje i osnovu za uvrštenje, kao što je zanimanje.

[▼M2](#)

Član 15.

Komisija ima ovlaštenja izmijeniti Prilog III. na osnovu informacija koje dostave države članice.

[▼M2](#)

Član 15.a

1.

Ako Savjet odluči na fizičko ili pravno lice, subjekt ili tijelo primijeniti mjere iz člana 6. stava 1., na odgovarajući način izmjenjuje Prilog II.

2.

Savjet svoju odluku, uključujući razloge za uvrštenje na popis, dostavlja fizičkom ili pravnom licu, subjektu ili tijelu iz stava 1., direktno, ako je adresa poznata, ili objavom oglasa, pod uslovom da takvo fizičko ili pravno lice, subjekt ili tijelo ima mogućnost očitovati se.

3.

Ako su podnesene primjedbe ili se predоче novi bitni dokazi, Savjet preispituje svoju odluku te o tome na odgovarajući način obavještava fizičko ili pravno lice, subjekt ili tijelo.

4.

Popis u Prilogu II. preispituje se redovno, a najmanje svakih 12 mjeseci.

[▼B](#)

Član 16.

1.

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju za kršenje ove Regulative i preduzimaju sve mjere potrebne da se osigura njihovo sprovođenje. Sankcije moraju biti učinkovite, srazmjerne i odvraćajuće.

2.

Države članice obavještavaju Komisiju o tim pravilima bez odlaganja nakon stupanja na snagu ove Regulative i obavještavaju je o svakoj narednoj izmjeni.

[▼M9](#)

Član 16.a

1.

Savjet, Komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku („Visoki predstavnik”) mogu obrađivati lične podatke radi izvršavanja svojih zadataka na osnovu ove Regulative. Ti zadaci uključuju:

(a)

u pogledu Savjeta, pripremu i izmjene Priloga I.;

(b)

u pogledu Visokog predstavnika, pripremu izmjena Priloga I.;

(c)

u pogledu Komisije:

i.

dodavanje sadržaja Priloga I. u elektronski, konsolidovani popis lica, grupa i subjekata koji podliježu finansijskim restriktivnim mjerama Unije i u interaktivni zemljani prikaz sankcija, koji su oba dostupni javnosti;

ii.

obradu informacija o učinku mjera preduzetih na osnovu ove Regulative, na primjer podataka o vrijednosti zamrznutih finansijskih sredstava i podataka o odobrenjima koja su dodijelili nadležni organi.

2.

Savjet, Komisija i Visoki predstavnik mogu, ako je to primjenjivo, obrađivati relevantne podatke povezane s krivičnim djelima koja su počinila fizička lica uvrštena na popis, s osuđujućim presudama izrečenim tim licima ili sa bezbjednosnim mjerama koje se odnose na ta lica samo u mjeri u kojoj je ta obrada potrebna za pripremu Priloga I.

3.

Za potrebe ove Regulative, Savjet, služba Komisije iz Priloga II. ovoj Regulativi i Visoki predstavnik određuju se kao „rukovodilac obrade” u smislu člana 3. tačke 8. Regulative (EU) 2018/1725 kako bi se osiguralo da dotična fizička lica mogu ostvarivati svoja prava na osnovu Regulative (EU) 2018/1725.

[▼B](#)

Član 17.

1.

Države članice imenuju nadležni organi navedena u ovoj Regulativi i identifikuju ih u ili preko internetskih stranica navedenih u Prilogu III.

2.

Države članice obavještavaju Komisiju o svojim nadležnim organima bez odlaganja nakon stupanja na snagu ove Regulative i obavještavaju je o svim narednim izmjenama.

3.

Kad u Regulativi postoji zahtjev za obavještavanjem, izvještavanjem ili drugačijim komuniciranjem s Komisijom, adresa ili druge pojedinosti kontakta koji se koristi za takvu komunikaciju naznačeni su u Prilogu III.

Član 18.

Ova se Regulativa primjenjuje:

(a)

na području Unije, uključujući njen vazdušni prostor;

(b)

na svakom plovilu ili vazduhoplovu u nadležnosti države članice;

(c)

na svako lice unutar ili izvan teritorija Unije koja je državljanin neke države članice;

(d)

na svako fizičko i pravno lice, subjekt ili tijelo koje je registrovano ili utemeljeno po zakonu države članice;

(e)

na svako fizičko i pravno lice, subjekt ili tijelo u pogledu svakog djelimično ili u cjelosti obavljenog posla unutar Unije.

Član 19.

Ova Regulativa stupa na snagu na dan njene objave u *Službenom listu Evropske unije*. Ova je Regulativa u cjelosti obavezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama.